

90 с. илл./вх. б. 8 к. Казань: кураг. тивенчойн кыта корейхутэ Б.Н.Елькин эпитэ: те суверенитетэ етолыа, етолыа вы емыете проглотэ хону...быть тормозом в развитии национального



Калининский паргатуусуну-
гар отук сезонулар куннор, ха-
чысь байкаштык куннор
булутубуз. Уорнор, улуннор
объектар, чааһынай дыглар
каһынны сонгоох сыласка
тугулаллар. Быйыгы отук
сезона хайдах сайламмын
ОДЫХ ГУТ Чураччыны
фильмны изчальныа Георгий
Степанович Александров
булуннотук.

—Байгальтйг отгук сезонунд барьга 41 хонсунай үгэлнэг. Бу сыйлгара сыйлаа уларыйар. Сорс хонсунайдары холбоосон, бийр кини хонсунайнага киллорилор, эбэтэр сана обьектарга сана хонсунай хонсунай—интерсон-оскуллага орто оскулаштар, кини бийлгана, 2 унайдаштыг—Дирингэ, Хадарга, 3 угулускара, Алтыарыгар үгэлнир бомолуг чалыйай калы сыйлгыктарга ил үгэлнир. Илгивин бьерингэ 136 км

Эхтэр сана объектара сана хоньсугунай тутуулар. Бу кыастаа 4 газар хоньсугунай — илэрэи сол-оскуолуна, улуустаагы нимгэвиза, Чурагчы оро оскуолалар, кили бильилага. 2 убаас отугууан отугулар хоньсугунайдаахыл — Диринга, Хадаара. 34 хоньсугунай таас чогууан оттулуускара. Алтыларыгар үсүнир тэриитэри таахы илэрэи хоньсугунайдаахыл — ыалы сыйлыахкара. Сыйлыа үлэрингэ 5 тегисовой кили үлэтинир. Илэрэи биерингэ 136 км тегисовасса туһанылар.

[illegible]

Чогу Харбаласхан „Саяхатчиганс“ тэрийгэ агуулар. Күн асын 4—5
массын чок келэр. Билэнтэ массынгалар 25—35 тоннын тисэлтэр.

Барьга 426 үлчингээхэнт: Байылыг отук сэсэгүн бэлдэн бэйлн 6 күнүлэр сэлдэбэллэн. Түмүсгэбиммг сэлдэлэ бэм бэйлн 22 күнүлэр булар. Дюммул-сэргэбг сэлдэлэ днэгэ үсрэгилэрн, үсгилэрн, аюлалжурн хэвн-нэйлр үрдүк элэвннэстлнн өйдүбүд, чнрээхлнл тнхрэгнэ кнйлн хнбнл.

Князь Александр СЕТИКОВ



УЛУУСКА МИНИ-ФУТБОЛ САЙДАР

Австралийн 27 хүндэтгэлтэй тренер Алберт Николосевич Михайлов сардас жүдодын бүлэгт оюулгүйн үзүүлэлтийг минх – футбол жүдод бүлэгт авчирч. Бүлэгт бүлэгт оюулгүйн үзүүлэлтийг минх – футбол жүдод бүлэгт авчирч. Бүлэгт бүлэгт оюулгүйн үзүүлэлтийг минх – футбол жүдод бүлэгт авчирч.

Альберт Никласевич транскрипциг юмтар улуус минн — футбол көрүз сыйылар улахан ололоох. Күнү үдүйкүт узагыпара билимин да улуус чыгыш коммунуу ээр ыгыаты нитэ — таама сыйдылар. Альберт Никласевич теб да ээр сыйылар олохтон туоралар, юни сырыласып дыагыла салтын сыйар. Ис сүрүзүткөн ылан тэрийбит минн футбол көрүз чол олоу тэришыла, спорду сыйыларыга тугайлыла, сэрпир дөө, минн сыйыла элбон нитэ.

Бийишны хүрээлэнгээс баруун 16 хамшинь хамгийн
Биэр күн устга тэнгэрийнхэнх кинснээр, кундхь-бай
кыйишнар, кыйишнах хэтэрүүлэр буюулар. О
түмүдэр нөөн сылы буйа иинин кундхь да биэрбөгс
Мүгүдэй хамснрда бийиш кини и мнөстэр тэбиини
Үнүс мнөстэр Толой ынчгара тасхалар
кыйишкышнын үрүгүлэр. Икөөс мнөстэй
Чурагхьлауу оро спортивий интэрнсол- сөсүлэйн
инилтсочилэр ыльишар. Сыгав оёолоро бастах
мнөстэр тасхал, сөсүлэйн оворулар. Оюн хамснрлар
бөгсгөрүн талма оуе үрдүгү, сөсүлээр нилмшара
буюларда, хамснрлэн тутуш тасхилалыр,
мнөсрүүр- дьогурдара сайишын кароочилэр соо
бөгсгөрүн.

Күрәкчелер биринисте сынын айныткан ишләр. Альберт аста, ыгык көңиле Николай Григорьевич Мисаилов курутун элек спонсорлары булач, устул дашын үйишлел, футбол коруе сайышлылар үстүк сүмрәкәләр, көмөлүлөр. Былай, элек буларын күтүлү.

[illegible]

Мангальтэвч Никслай Грегориэни Мисайковсунг
наставилар В.Н. Кривошапкинна мэхэл сургуулиныг
мэдрэлтэй аймсаара туурсубут гашааг бэлэвч уонга
улусса спор сайдылгыгар оюун акабыл Ш.П.Федорова
күрэнгэр Агдалаа Петровнага эмч мэхэл сургуули
уонга эмч бэлэвчтүгари акабына корооч түрүтүлүтүт.

Төрийн нийслэлтэй уулсууд хамгийн их байр, зургаан жилийн өмнөх үйлдвэр, сүлжүүр байр Виктор Викторовна, сүлжүүр байр уулстай, уул – нэг бусад тэргүүтэй, бийрлэг дунд ордууд, А.И. Федоров дэлгэц спортивийн нийслэл хөгжлийн уулстай мэдээлэлтэй.

Бар дэоммун, спорду таппаш, чулуу спортоменнары,
трансктери хэлбур тутуунг, чон олоу тутуунг!

Иван ЛУКИН

Иван ЛУКИН.

ГИБДД извещает

Дорожно-транспортные происшествия с участием граждан и несовершеннолетних, не имеющих права на управление транспортным средством соответствующей категории за 10 месяцев 2017г.

29.04.2017г. в ходе медицинской свержки с Чурапчинской ЦРБ выполнен факт обращения гражданина 1995 г.р., которому поставлен диагноз: мотоавтомобильная травма, ЗЧМТ, СГМ, многочисленные осадки мягких тканей обеих кистей, локтевого сустава, поясницы. В ходе проверки обращения установлено, что данный гражданин обстоятельства получения травмы не помнит вследствие амнезии от полученной ЗЧМТ и СГМ. Пострадавший поступил в хирургическое отделение Чурапчинской ЦРБ. Не имеет права на управление мотоциклом. В ходе осмотра места происшествия обнаружен мотоцикл Минск, который стоял на обочине 2км автодороги по направлению Чурапча-Сыдан. Установлено, что на момент ДТП пострадавший не был экипирован в мотоцикле и не использовал средства защиты.

02.06.2017г. в с. Кулики Чувашинского района, несовершеннолетний 2001г.р., учащийся 9 класса Кыганакской СОШ, управляя мотоциклом FECON без регистрационного знака, совершил лобовое столкновение с мотоциклом FECON без регистрационного знака, которым управлял гражданин 1991г.р. В результате ДТП, несовершеннолетний водитель получил травмы в виде: «ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом правого надключичника со смещением, закрытый перелом лучевой кости в типичном месте, правого предплечья со смещением, ушибленная рана левой бровной области» поступил в хирургическое отделение Чувашинской ЦРБ. На момент ДТП несовершеннолетний не был экипирован в мотоцикл, не имел права на управление мотоциклом.

10.07.2017г. в на 193 км ФАД «Колыма» произошло ДТП. В ходе проверки установлено, что гражданин 1974 г.р., управляя мотоциклом МИНСК-125 без ГРЗ, двигаясь по ФАД «Колыма» со стороны Магадана в сторону с. Нижнего-Бестяха, совершил столкновение с выездом на встречную полосу движе-

ния с автобусом ПАЗ 32054 В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его пассажир. Пассажир получил травмы в виде: закрытого перелома мыщечно-бедренной кости с лева без смещения. Ушибленной разрыв третьего пальца левой кисти. Водитель мотоцикла получил травмы в виде: ЗЧМТ СГМ, ушибленная рана мягких тканей лица, губы, ушибленная рана кисти, множественные ссадины левой шеей, коленности грудной клетки, обеих предплечий. На момент ДТП водитель мотоцикла и его пассажир не были экипированы в мотошлем и другие средства защиты. Кроме того мотоциклист не имел водительского удостоверения.

15.07.2017 г. около 14ч. 01м. поступило телефонное сообщение от хирургического отделения Чуратчинского ЦРБ в ДЧ ОМВД РФ по Чуратчинскому району о том, что в с. Усуи-Киель Чуратчинского района, произошло ДТП с пострадавшим. В ходе проверки установлено, что 15.07.2017 года около 11 ч 15м. гражданин 1949 г.р., управляя автомашиной УАЗ, двигаясь по РАД «Чуратча-Кытанах» Сыктанского наслега, возле д. 2/1 по ул. Юбилейной с. Сыктан, не справился с рулевым управлением и совершил столкновение бетонной сваей, стоящей возле дороги на обочине. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель-пешковик получил травму в виде: ЗЧМТ, СМ, ушибленной раны лба, ушиба кровотока мягких тканей левой ушной раковины, ссадины спины. Госпитализирован в хирургическое отделение ЦРБ Чуратчинского района. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения дало положительный результат. К тому же данный водитель не имел права на управление транспортным средством.

тель 2001 г.р. уроженец г. Норильск учащийся 10 класса школы №26 г. Якутска, управлявший мотоциклом ДЕСНА-125 мурж без регистрационного знака, двигаясь по ул. Октябрьская в с. Халкыст совершил съезд с дороги. В результате ДТП, пассажир мотоцикла, несовершеннолетний 2004 г.р. учащийся 7 класса МОБУ «Саха гимназия» г.Якутска, поступил в хирургическое отделение ЦРБ по Чурапчинскому району, с диагнозом: моторная, закрытый перелом нижней трети обеих костей левой голени со смещением ушибленая рана левой пяточной кости. В ходе проверки обращения установлено, что несовершеннолетний мотоциклист не имел права на управление транспортным средством, ни он, ни его пассажир не были экипированы в мотоцикле и другие средства защиты. Делушка несовершеннолетнего водителя привлечен к административной ответственности за передачу управления мотоциклом лицу и оштрафован на 30 тысяч рублей.

04.08.2017г около 09:30 часов в с. Харбала – I произошло ДТП с участием трактора. В ходе проверки установлено, что гражданин 1993 г.р., управляя трактором ЛТЗ, перед началом движения трактором совершил наезд на своего мать. После полученных травм гражданин 1958 г.р., скончался в приемном покое Центральной районной больницы с. Чурапча. Владелец трактора не имеет водительского удостоверения на право управления транспортным средством.

06.08.2017г. гражданин 1987г.р., управляя мотоциклом РЕГУЛИМОТО без регистрационного знака, двигаясь по ул. Рабочая 1 в сторону ул. Неконкринская с. Чуратца, не справившись с управлением совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель мотоцикла получил трав-

мы в виде: «моторолма закрытый оскаича-
тый перелом С/З лавой жпачицы со смен-
наем», давший мотоциклист не имеет соот-
ветствующей категории на права управления
транспортным средством. На момент ДТП
был экипирован в мотоцикле и другие сред-
ства защиты.

Вот к чему приводит вождение транспортных средств без специального соответствующего профессионального обучения. Не стоит передавать управление любым транспортным средством лицу, заведомо не имеющему специального права на управление транспортным средством. Мы же хотим чтобы эта печальная статистика прекратилась!

Соблюдая требования Правил дорожного движения, мы обеспечиваем безопасность жизни и здоровья себе и близким.

Не секрет, что родители сами приобретают своим чадам не только мотоциклы, а так же и другие транспортные средства, при этом передавая им руль, нигде не задумываются, что они не только нарушают законодательство, но и подвергают жизнь и здоровье своего ребенка опасности. Воспитание подрастающего поколения начинается с семьи, если ребенок воспитывается в семье, где правонарушение совершается регулярно, то и поведение детей формируется соответствующее. Позже уже невозможно будет таким детям принять чувство ответственности за содеянное. Только изначально принятое чувство совести, чувство ответственности, чувство благодарности родителям за осознанное действие поможет ребенку стойко преодолевать и так встречающиеся не редко препятствия в жизненном пути.

Л.А. АНТИПИНА, Инженер по БУУ.

Присяжной – конституциянан олохтоммут эбээһинэс

2018 сэл бэх зйхын 1 хүнүтэн Россия Федерациятын холуобунай-процессуалыан илхэсэгэр уларыйны кириэн (2016.06.23 күнүгэр тхэсбэйг 190-ФЗ №-тох федерация сохуона), аны Саха Сирий улуустаагы сууттарын сорох дьалалыгэр присяжнэйлардаах көрүлгэр буоллар.

Присяжний лист – урукку заруш сэтгэлхүлүгээр майгынналар эрээр уралгалдарах. Ол күрдүк, присяжнайлар улуустаны сууттары атыл буолан кытан пердикте таһаарарга аналдаахтар.

Ол минигэр 2002 сыттан Саха сиригэр
Үрлүкү эрэ суутунар присяжныхларга
дьаалалар көрдүлөр эбитэр.

Присяжной кэбгыынан ууруулары

суутгарга РФ Холуобунай коллексын 105 ыст. 2 чад, (накалстабылы ыратар оруттаргээх олорүү, икки кишини олорүү уо. д.а.), 277 ыст. (сууларьыстыббаннай эбэтэр уолкастыббаннай дьектөл олорор суудайыла), 295 ыст. (сууту-сокуону олохтуур, эбэтэр барьылнааһын ситиэстийэ ынтар үлэһит олорор суудайыла), 317 ыст. (быраабы арааһаоналыыр уорган улоһиһиһор суудайыла), 357 ыст. (удьуорлаан эһин (генерал) көрүлэр холуобунай дьахалар көрүлүүхтөгө.

Манай тахьяан суутгашагчидар хаантайгстаба үүрэгдэжэринэ, РФ ХК 105 мет. 1 чааһ. (оюруу), уонна III мет. 4 чааһ. (сэрэбэ суосан киһи алуутуур торхибиг, дорлобу йада ыадахан эмсэхүүрүһүн сэрэбэ)

онтерну) дэ-ншэтарэи консулствахонн сол.

Присяжникилардан сокуоннай сазынан ситэ илик оҕонор оҕорбут буруйларга көрдүрбүтү.

Ким призначено бувшию собою?

- [illegible]

Матне таблишин байгальроо суруулын-присажай буолартан аккаастагыастарын сон: 60 саастарын сиппиг дьон, 3 сааһытар дээр кыра оҕоохон дьахталлар, итгэрин быһыһытын сатаан суут үстүгэр кыттыбыт дьон уонна аһын убастаалар бириччинээх буолуохтарын.

Ону тэгэ присажиний бусдад тиг:

- [illegible]

5) ақабалтар

Ойгон ханых эмгэ дэргэдэ
присаживах корушор буоллазына, ол
хоньжоннар хайдах тал-булчулара мааньык.

Саха Оросуубулукунин Правительствота 4 сылта биирсэ муниципалый улуустар уонна куораттар биһирбит испийдэктэринэн биир уопсай испийдэк оттороллор.

Улауустар уонна куораттар истиннэҕэртэн быыбардааһыр негитиннэҕэртэн онгоһуллулар уонна присяктайдыр ол негитиннэҕэртэн салгых туһоһорун ташыллылар.

Он ага Саха сирин иһинэр ханна биирдэр
эллөрөр киһи ханыык биирдэр улууска
присяжный буолуохун соһ.

Приспосаби́ быһаарыһанан тыһыынныыт киһи, мантый, приспосаби́ бускарыы-бускарыытан быһаарыһар. Оскотуу, бускары бускарыыта, суот бускары сиритэр тилиһэ.

Халибура. Чуралны уулуудыг олохтоо хамт бандар, Пертонгриты, Олоогто, Орто Хальсмажа о.д.а. ууускал присажайвант сол. Олууса Кийи салга бандар эр присажайвант буслар. Сууваа калтар кэмнэр хамнаа, айяныг оросууга уонга конор сирэ тэххэ тоһоннохтоок.

Уонкайа улууһаҕы суукка
присежыйдар алта буюһун кэллэти
быһаатынан кыһыллар уонна түөрт бонну-
муска күүлэстэн халыһуохтаахтар.

- 1) буруй нүдэлгээ бүлбүтэ дахиастан-мыг дуо?
 - 2) сууттанаачы ити буруйу онорбути дахиастанмыг дуо?
 - 3) буруй оноруугуар сууттанаачы буруйдах дуо?
 - 4) оскотун сууттанаачы буруйдах буоднамын, кингэхэ дахиастанбыт сымнаанын корулдуу дуо?
- Он хоню ити верникт сүмбүтэн суудуун бирингэбэрн тагаадар.

Присежний бийыгтыган суут ханмыгылар көмөлөшөр, кытгар хас бирелин кийи конституциянын аластоомугу эбзелчелге булар.

⁵Чурапчы улсууһун Прокуратурага.

Кэриэстэбил

Күндү ийбик, оообик, жок оообик, адынйик Анни
Гиприльевна ЗАХАРОВА орто добуу селудтан туорыбик
слитны 13 күнү эр бир сыын туорык.

Күзүгү кийинки бөрөдөн аймаларыгар барышарыгар нб көрүгөз ичинг сыйындык, көмөлөк суббитинг-амалыгыт бугара. Бийинг аймалар бир эрд үрөкөзмөт, үрөнг бугабут бугабут, бийингичиңатар, үрөкөжөрбигитэр алаабаг кыяманын уура, хага кылаарыгыт көмөлөк сыйыра. Көргөз Семс Нөлөкөсүн сыйыгы-сыйыгыс майгылык, аныгыг тылагыт талыгыт бугабут бийинг убайыт, дуга баабыгыт күзүк эг.

Бастан, саяатчийн ардыг өтүүтэр үгүйсгүбайр уусайл
дыгээр оргоку киригараа олоролоро, Икки ийи баара,
агашарлар Лобанолор сэреллоро. Оргоутар икки хобу
былбылар куклигараа. Улахан Аана, Дора уонна Кыра Аан
(Анна Гаврильевна) биэр хоско бааллары. Элиийгэрбит
хосоро пайаа ырык, ырылук этэ. Оронлоро мууе-малыа
покрываамак, сыттыктара куруубулук сабылук этилэр.
Иккигэр Сталин сараннаа турокко курук былбылук,
муукук куура онтоок араадылаа ийиэн турара. Бийин
киилорго Болгослогон ийиыгыты касторит. Калли аны
саяатчий хотулууду-иини өтүүтэр икки киригарааа дыгээр
агашарлар кастуугэр. Биэр өтүүтэр Мария Макарова —
Повар Мааса калыа Зинкалыа олоролоро. Күтүөнүтү Сэмел
Одзулуунна механиккаар этэ. Саа, дало туттан кирибиттэр.
Элиийе Мария илгэрлэп-оскуудаа ийигэн олорон,
Алексей киинигэр дыгэлэп үрэмминтэрэ. Анна
Гаврильевна оскулааа катары малыа сибээстэрэ,
үрөхтүгэн билэе турара. Оттон тагасныа-саныаа
көрүрүн-карайарын, ыраастык сыдыарытын
хотуруулуудууну тутуун этэ да бараллаабыт. Дьоммут киилор
бээр булаллар, киинигэрэ эрэнни бийини тутулуугар хапы
эттэрэ.

Болонгодо оюу күшү ыштыгытар булалыра. Эмненим дойдутун найаахтра-саныра, быыс булар эрэ, тийи туралыра. Ити жемнөрт Чуораайытаса уу суоңа, тува бүгөй ток хулуа сирэ, бааһылаууаах эрэ. Билиги сайысыныкыт илти басыа бэра. Көпөтөр тукхоннасаах — көкөсөкөх мөтасыныкылаах, көлөтө массалыкылаах буолан, оробулутуригэр мөтөли тийиэлгөр. Билиги, ороор, илти басыа бүр бургайаран, мөтасыныкыт көстөрүн сайыа-ахылытар дүрөн көтөһөбүт.

МЭЛДЫ АХТЫАХПЫТ-САНЫАХПЫТ

[illegible]

Аана, обугаарга олоорбут сирдирин орус убаскылары, ахтара. Бас Урук, Бадархан, Буом, Угасай Куога диги билигин Таалга улуунун сирэ буюкбут кыра сылынн олоро сылынныбт сиринэр-уолугтар билигинни илээ хаста ла сылынныбыла. Дьаахкыни, олоһуу кэлэрини, урукку сылынныбт сирдирин кыриб баран хаалар үгэсэргэ. Ону хайаһаһа, ыһаран ыһарбыт. Урукку олоһун, хайах улааһыһарын, дьонун-сирини туһунан орус үчүгэйик ахтан-санаан сирдиринири. Кыраһаһаһа айны дьолуһугар тарыһара кууһурун иһэрэ. Кыраһаһаһа Гаян-Обоо (Чураһаһаһа) билиһан туһугуһугар нэһи үөрбүтэ. Дьаахкыни иһинэ сылынныбыла, ахтан-санаан таһарбыла.

[illegible]

“Оёълоро улашган, сүхжүмүтүгүз туурарбыгылар туок-бээр күүлүн-кыңын бээрбит, сүхжүмүтүгүз дунуунамын ышдыра. Күргөнчон, үлгүлөн-хамсаан барбыгыгылар үрбүт, диксаккыта. Сякы Айлачык суоруш суошыммыгылар сүрүлүн аймалыта. Улусуун коро, жергестин бара сылдыган барыгыга кылыбелча. Кыра ушак Сая, орто ушак Кая ошаккыт туора аннар улашан охууту ылыта. Орук Кая суок бектууту ошук чыгышкы ылыммыта, дорубуйана шырарыбты. О эрзери ошккы тарыштыгытын күүлүгөн, бидигини ушактарынар ойбүт буушан, сянггиро улашактары, ошккы суоларын бууларын кыгдир ийилген сүрүлүн туушан ошоро саягыта. Күлүгүтүн күлүт, тапашах кылыбелча ит ийин мунура суок маргалашады.”

Анна Гаврилевна доруубуйа харыстабыллар 36 сы-
ула тохто. Доруубуйа харыстабылын туйгуна, Чуранин
политиюнун бонусугах олохтоога РСФСР доруубуйа хара-
стабылын министрлэригэтин "Бонусугун кииниститэр
кисиринибитэ, 3 тугул Сава АССР Үрүгү Сэбиэтин бону-
сугунай ҕрамоталарын, тэбэк мэтэстэрини, араас элэктари-
нар, бонусугунай ҕрамоталарын, охук сирлэр күүсүйтэ
кэлэр тутууларын таһараллаһамытэ, улуустары киин
баллына бонусугах ботэроно бунубута. Олохо тэҕэ
эртүгүтүн аһыабынай көтүлүккэ. Араас түмүүтүр
хукукестеһэй самостотолукка тэригэтин, савийэни
буларэ. Үлэтинэ коллестивлар солбуллубат профсоюз
председателэ, хас да соһомо политик сэбиэтин депутат
доруубуйа суука элэстэригэ, охукаага тороһут киин
тэһин чинэти элэ.

Биелтийн үнийн олохын нэгдэл, сөнөөг, хос сөнөөг, аймахара салтны бичиг. Барьдмалтар ийлийн жетин сийлүүлэл, үзүү майлал, амаар дууныг оруу ойнүү салын сийлүүлэл.

Удас тара, кийингээр, сөгөнгөр, хөс сөгөнгөр
аймх тара



Главный редактор — А.А. ЗАХАРОВ.
 Заместитель главного редактора, редакционная работа — А.Н. ЗАХАРОВА.
 Заместитель главного редактора, редакционная работа — А.М. СЛЕПЦОВ.
 Корректоры — С.А. ЖЕДУРИНСКИЙ, М.А. ПЕТРОВА.
 Типографика — Л.К. ПОПОВА.
 Бухгалтер — Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ.

Тэрийн талбарынчиглар: СР Правительствын, Чуралын угуулун "Санч олох" редакционный-модельсийн хилболуу автономийн учирдлага, Российский Федерацийн Рооом-модор СР управлениелыглар 2012 с. кулун тутар 15 кулугар регистрацилламын нуумар – ПИ №ТУ14-0238

Редакция, издательство открыты: 578670, Челябинск, ул. Карл Маркс, 26 "а". Телефонный р-т: редактор – 41-332, отделы – 41-265, 41-358. E-mail: sanacoh@mail.ru сайт: sanacoh.ru

Бэчээнкэ саваас:
№ 124 (11434)
Кээмэй: 2,5 бач. диис
Тираж 810
Хайыат сыаната: 10 ордк

Сага олох

Алтын суртанг нийлэр ашиг
решениям хийхгүйгээр мэдсэн
үзлийг бүхэлдээ. Суртанг ашиг
санаагүй хэдхэн минутын
доторхдаа алтанг үсгийн суртанг

Хайвчлал бэлчээх барилдлыг графика: 16 х 00 м. Бэлчээх барилдлын: 16 х 00 м. "Сана олох" редакцон-издательский холбоонон 10.11.2017 с. офсетт бэлчээх. Тилография аадырн: 678670, Чуулалчлал, Карл Маркс уул, 26-а. Индекс: 54907. Хайвчлал нэвдэлэлд уст: олтуурчлал, чэлчлалд уст: суббота тахал.